

(prezime, ime oca i ime podnosioca zahtjeva)

(adresa stanovanja: ulica, broj, poštanski broj i mjesto)

(broj kontakt telefona)

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
ul. Prve slavne višegradske brigade br.2a
73000 Goražde

PREDMET: Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.-

Molim navedeni naslov da mi u skladu sa Zakonom prizna pravo na jednokratnu pomoć za liječenje, koja mi je neophodna zbog teške zdravstvene situacije u kojoj se nalazim. Kao dokaz svojih tvrdnji navodim slijedeće činjenice:

(navesti kategoriju boračke populacije, za koga je pomoć u liječenju potrebna,
opisati zdravstveno i socijalno stanje)

UZ ZAHTJEV PRILAŽEM SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. CIPS prijava boravišta-prebivališta (*za podnosioca zahtjeva i za člana uže porodice za kojeg se traži pomoć u liječenju*);
2. Rješenje nadležnog organa o priznatom statusu člana porodice šehida-poginulog borca, vojnog invalida ili Uvjerenje za podnosioca zahtjeva da je bio pripadnik Oružanih snaga **najmanje godinu dana**, izdato na obrascu FMB 3A od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze;
3. Kućna lista (*ukoliko se zahtjev odnosi na liječenje člana uže porodice podnosioca zahtjeva*);
4. Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih (*ukoliko se zahtjev odnosi na liječenje člana uže porodice*);
5. Uvjerenje o redovnom školovanju djeteta (*ukoliko se zahtjev odnosi na liječenje djeteta podnosioca zahtjeva*);
6. Za nezaposlene podnosioce zahtjeva: Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba, a ukoliko se ne vodi na evidenciji službe za zapošljavanje - Uvjerenje poreske uprave da nije obveznik uplate doprinosa ili ček od penzije;
7. Za zaposlene podnosioce zahtjeva: Potvrda poslodavca da nije ostvarena pomoć za liječenje po istom osnovu u tekućoj godini;
8. Dokaz o zdravstvenom stanju (medicinska dokumentacija) podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice za kojeg se traži pomoć u liječenju izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove ili stručnog tima – konzilijuma) i
9. Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu.

NAPOMENA: Dokazi iz tačke 1, 3, 6. i 7. se dostavljaju ne stariji od 30 (trideset) dana.

Dokazi iz tačke 4, 5. i 9. se dostavljaju ne stariji od 6 (šest) mjeseci.

Dokazi iz tačke 2. i 8. se dostavljaju ne stariji od 12 (dvanaest) mjeseci.

Sva dokumentacija se podnosi original ili ovjerena kopija.

Shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11), kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka (prezime, ime oca, ime, JMB, adresa stanovanja, lična primanja i dr.) saglasan/saglasna sam da Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vrši obradu istih u svrhu realizacije ovog zahtjeva, provjere podataka kog nadležnih organa radi utvrđivanja činjeničnog stanja te vodenja propisanih službenih evidencija - TRAJNO.

Goražde, _____._____.20_____.godine

(svojeručni potpis podnosioca zahtjeva)

(ime i prezime)

(JMBG)

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA

U skladu sa odredbama članova 5. i 17. Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11, u daljem tekstu: Zakon), izjavljujem i potpisom potvrđujem svoju saglasnost da **MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE** (u daljem tekstu: Ministarstvo) poduzima sve radnje vezane za dalje prikupljanje i obradu svih mojih ličnih/osobnih podataka i to: ime i prezime, ime roditelja, JMBG, adresu prebivališta/boravišta, broj telefona, podatke o ličnim /osobnim primanjima i zaposlenju, bračnom – porodičnom statusu, ličnoj/osobnoj imovini, zdravstvenom stanju, iznosu odobrenih sredstava a sve u svrhu ostvarivanja prava po podnesenom zahtjevu za **ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica** (u daljem tekstu: Zahtjev) u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 9/13, 11/14 i 15/19) i Pravilnikom o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/20, 6/20 i 4/21), kao i svih ostalih odnosa koje mogu imati sa Ministarstvom.

Izjavljujem i potpisom potvrđujem da sam od strane Ministarstva obaviješten/a o razlozima prikupljanja podataka i davanja ove Saglasnosti u skladu sa članom 22. Zakona. Saglasnost za obradu gore navedenih ličnih/osobnih podataka se daje/odnosi na period od podnošenja predmetnog zahtjeva - trajno.

Izjavljujem da sam saglasan/a da Ministarstvo moje lične/osobne podatke, koji su gore navedeni, koristi putem dostupnih sredstava informisanja (telefonom, pismom, elektronskim putem) kako bi me informisali o eventualnim nedostacima i o tome da li ispunjavam uslove za ostvarivanje predmetnog prava (donošenjem rješenja o priznavanju) ili ne (donošenjem rješenja o odbijanju mog zahtjeva uz navođenje razloga) u okviru svoje nadležnosti.

Takođe izjavljujem kako sam saglasan/a da Ministarstvo može moje lične/osobne podatke dati trećoj strani s ciljem pribavljanja dokumentacije potrebne za rješavanje mog Zahtjeva (Ministarstvu za unutrašnje poslove, Centru za socijalni rad i ostalim organima uprave, javnim institucijama, ustanovama, preduzećima ili drugim organima, kod kojih se ukaže potreba provjere navoda iz mog Zahtjeva radi pravilnog rješavanja), kao i da moje lične/osobne podatke može dati resornom Ministarstvu za finansije i nadležnoj banci koji će, svako iz svoje nadležnosti izvršiti isplatu eventualno odobrenih novčanih sredstava po podnesenom Zahtjevu, te potpisom ove Saglasnosti potvrđujem da sam obaviješten/a o namjeri korištenja u istaknute svrhe i da se odričem prava da se takvoj obradi protivim.

Izjavljujem da sam saglasan/a da me, u slučaju ukazane potrebe, Ministarstvo može pozvati u svoje službene prostorije s ciljem lične identifikacije o čemu će se sačiniti posebna službena zabilješka.

Ova Saglasnost se daje u naprijed navedenu svrhu i u druge svrhe se ne može koristiti, a **vrijedi trajno**. Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi upisani lični/osobni podaci autentični i tačni te da ih kao takve svojeručno potpisujem.

U Goraždu, dana _____._____.20____.godine

Vlastoručni potpis nosioca ličnih/osobnih podataka

Upoznat/a sam sa slijedećim informacijama vezanim uz prikupljanje ličnih/osobnih podataka navedenih u Zahtjevu i ostalim dokumentima potrebnim za rješavanje mog Zahtjeva, a u skladu s odredbama Zakona, i to:

1. da su Ministarstvo i obradivač Zahtjeva kontrolori zbirke ličnih podataka;
2. da kontrolori iz stava 1. obraduju lične/osobne podatke na dobrovoljnoj osnovi, na osnovu moje izričite Saglasnosti u svrhu obrade ovog Zahtjeva, te poduzimanja dalnjih koraka od strane kontrolora u vezi ovog Zahtjeva;
3. da imam pravo na pristup podacima iz ovog Zahtjeva kao i pravo na ispravak podataka koji se na mene odnose;
4. da moji lični podaci neće biti upotrebljeni u bilo koje druge svrhe, osim za potrebe rješavanja predmetnog Zahtjeva;
5. da imam pravo u svaku dobu odustati od saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih/osobnih podataka koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i zatražiti prestanak daljnje obrade i korištenje mojih podataka u naprijed navedene svrhe, izuzev ukoliko se vodi sudski postupak;
6. da, u slučaju nedavanja predmetne Saglasnosti Ministarstvu, isto neće biti u mogućnosti rješiti moj Zahtjev i u skladu sa Zakonom o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99), pokrenuti postupak biti će obustavljen zaključkom.
7. ovim putem izričito izjavljujem da imam više od 18 (osamnaest) godina i da zakonski mogu dati Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih/osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Saglasnosti.